



# Badzhi yo shandukisiwaho



Sodi Sibiya




Shudu u na badzhi.

Badzhi ya Shudu ndi dala.

Badzhi i a patesa.





Shudu u funesa badzhi yawe.

Shudu o aluwa.


Badzhi a i tsha mu lingana.



Shudu ho ngo takala.

Shudu u khou vhilaela nga badzhi.

Badzhi i a mu patesa.





Shudu a lingedza u gunubedza gunubu dza  
badzhi.

Gunubu dza wela fhasi.

Tshuu! Shudu o aluwa.



Shudu a lača badzhi!

Tshuu! Shudu a wela fhasi.

A zwi konadzei u hovhelela bazhi i re fhasi.





Shudu o hanganea.

Badzhi a i mu lingani.

Shudu o aluwa.



Shudu o n̄eta, u khou femela n̄tha.

Shudu a dzula fhasi nga milenzhe.

O rambalala fhasi.

Shudu a vhea badzhi kha tshirumbi tshawe.





Shudu u khou humbula.

Ohoo! A humbula hafhu.


U khou humbula u shandukisa badzhi uri i vhe  
tshikete.



Shudu a gera afha, a fhungudza ngei.

A runga afha, a tumanyisa ngei.

A shandula afha, a shandula ngei.





Sedzani, badzhi yo no vha tshikete.

A runga dzigunubu.

Shudu a sedza tshikete nahone a tshi funa.



Ahaa! Tshikete tshi a mu lingana.

Shudu u ñivhona o pfhuma.

O pfhuma mbiluni na muyani.

